

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGA Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número. . . . . 2 cèntims.  
 Fòra de Palma » . . . . . 2 1/2 »  
 Números atrassats » . . . . . 4 »

Sonará cada dissapte, si té vent á sa flauta.

S'envian es números á domicili, tant á dins Ciutat com á ses Viles, pagant per adelantat á s'Administració (Cadèna de Cort n.º 11), 1 pesseta á conta de 16 números.

## RIFA Y SUBASTA.

### II.

Vengué es dia d'es Sant, Patró d'es pòble: sa funció religiosa des dematí fonch de lo més solemne que s'havia vist may en aquella Iglesia: parexia que l'òrga s'esgargamellava y es fèya tròssos, y sas campanas repicavan com á desesperadas: sa capella nòva resplandia com una alaca d'òr qu'acaban de comprar per una novia, y es ciris hey estavan tan espèssos com sas espigas de blat á una marjadeta qu'es réga. Es poll, sa murta y sas flòrs anavan en rauja. Sas corregudas foren tant bònas y cridaren tant s'atenció que cinch ò sis anys després encara es parlava d'ellas: guañá sa jòya es cavall d'En Geròni, un des pretendents de na Magdalena de Binifarrell.

Més tart sa plassa es vèya plena de tauletas de venedós de cocas y ensaymadas, de dátils y vellanas, de caramèllos y altras golosinas, y rodetjada no molt lluny de bistias enselladas y carros envelatats qu'havian duyt gent de sas possessions y de fòra vila. En mitx d'ella hey havia un gran espay, quadrat ò redonench, fèt amb sos banchs de l'Iglesia, ahont sèyan sas fadrinas totes enllestidas, y derrera sas mares y tias que las se miravan embabayadas, examinant unas y altras amb uys d'enveja es vestits nòus y alacas qu'aquell dia trèyan sas séuas amigas y conegudas.

Ballavan ja sas *materias* de que sempre dispòn el señor Batle, tradicional homenatge á s'autoridad, y mentras tant es saig, sensa qu'el xordás ni fés mal d'oreya es rendu discordant d'uns quants jòchs de xeremias, encantava sa primera de sa plassa. A n'es principi eran molts es qui hey dèyan, y s'enfilavan com á carabasseras; però prest trobàren que sa retxa es fèya massa amunt y en desescaren tres ò quatre. Jamay s'havia vist en aquella vila que sa dita passás d'una dobla de vint, ò á lo més de trenta lliuras y es trobavan ja á sas trenta sis: fins á sas quaranta arribá un

altre, y en quedaren dos, un qui pujava de lliura en lliura y s'altra de pesseta en pesseta. Tot es concurs estava admirat d'aquella pretensió tan fòrta, y s'interessava vivament per aquell picapunt en que parexia qu'es dos guerrés havian determinat fondrerhí es séu patrimoni.

Es saig cridá:

—¡Xexanta tres lliuras y duas pesetas!

Després:

—¡Xexanta tres lliuras y tres pesetas!

Hey hagué un ratet de silènci y es saig doná un crit victoriós:

—¡Setanta lliuras!

Ningú respongué; però n'hi hagué qu'observaren qu'En Geròni cap baix s'en aná á prende es séu cavall, li saltá demunt, girá cap en cóua y sensa dí adióis á ningú desaparagué com una fantasma. Durant aquella fésta ja no'l véren més per sa plassa.

No succehí axí á n'es de sas quaranta lliuras que parexia fé gala de sa séua derròta y venjarsé de sa séua humillació. Tota sa nit estigué per es ball, entrant y sortint, riguent y folgant amb sos séus amigs, mirant sas atlòtas, donantlós caramèllos, fentles ballá y convidantlas á pendre aygo-gelada com si hagués fèt es propòsit de consumí aquella nit sas quaranta lliuras, y tot axò sensa dirigi may una uyadeta ni un motet á na Magdalena.

Aquesta no es movia de ca una tia séua situada á un cap de la vila, aguardant es resultat de sas séuas pretensions amb més impaciència que sa des marines d'un barco que s'ha de fé á la vela, y no vèuen comparexe es capitá. Esperava el sant adveniment com si estigués en es Llims, y no parava un instant: anava d'un cuarto á s'altre sensa tenirhí cap feyna, trèya es cap á sa finestra, y s'en tornava devant es miray per contemplarsé un'estona y passarsé sa má per demunt sa clenxa. Aquell dia ets séus uys ò es séu miray l'enganavan, perque de bona fè se fèya s'il-lusió de qu'era més guapa que na Tonineta. Heu crèya tant de bònveras que no hauria tengut escrúpol de juraró. Y es qu'an-

va vestida com una princesa y alacada com un reliquiari. Duya un reboillo de punt, un gipó de cotó y seda amb botons de pedras de Vich, y faldetas de *tissú* coló de cèl. Axuxí sentí remó de xeremias y es séu còr li doná un gran bateg y sas galdas li tornaren vermeyas com á roellas. Esperimentava es séu esperit en aquell moment una impresió parescuda á sa qu'hauria rebut es séu còs beguentsé una copa gran de vi ranci molt generós. Sa felicitat la enlluernava. Com una reyna asseguda en es séu tròno rebé En Jaume des Niarons, que seguit d'un acompanyament d'obrés y amigs y xeremias y cañas verdas fèya una espècie d'entrada triunfal, com sa d'un general romá qu'hagués fèt enretirá es *bárbaros* á sas fronteras. Es *bárbaros* d'aquell dia eran En Geròni y s'altre de sas quaranta lliuras.

De lo que va succehí aquell vespre no hey ha necessitat de parlarné, perque bé heu comprenen tots es qui ténen algun conexement de sas costums populás de sas vilas de Mallorca. A na Magdalena la acompanyaren á sa plassa, y després d'havé ballat la tornaren triunfant y gloriosa á ca sa tia. Allá es confits y sas dolsetas, es rollets y sas ensaymadas, s'aygo-gelada y sas botellas demostràren que á n'En Jaume no li venia á un duro y qu'en matèria de *rumbó* ningú li muyava es nás de saliva. Na Magdalena se mudá es vestit, torná á n'es ball y á la gran hora de sa nit l'acompañaren á Binifarrell entre festés y atxas de vent encèsas. Havia sortit amb la séua; però prest conegué que aquella era una victòria de sa vanidat y no de s'amor, y qu'ets séus fruyts no eran tan dolsos com ella suposava ántes de tastarlós.

En Jaume, qui es primés dias no cabia en pell de gojós y satisfet, á poch á poch aná desinflantsé com unas xeremias quant acaban de tocarlas. A n'es séu còr n'hi havia près com á una òlla que bull y la llevan des foch: anava á Binifarrell més espèssas vegadas, y hey entrava com si ja tengué dins sa butxaca es diploma de jèndre de la casa. Allá ningun des dos guerrés li fèya om-

bra, y axò servia més per refredá que per encalentí sa séua passió. L' amo 'n Jòrdi ni li feya cèyas, ni bavava d' alegria en veurel, y de na Magdalena en podriam dí dos-doblés de lo mateix. Però, encara que rancaséga, sas còsas s' encaminavan de tal manera qu' à n' es jornalés y missages ja els aparexia senti oló d' arròs de nòssas.

Sa tia Coloma, jermana de sa mare de na Magdalena, estimava tant sa naboda com si fós una fiya, y de tant que l' estimava no poria consentí en que s' hagués de casá amb En Jaume, porque deya qu' es Niarons era una possessió mal alegre, lluny de remeys, un poch mal sana, y que sé jò quantas còsas més. Sa veritat es que li tirava En Geròni, l' havia protegit sempre, y en tengué un sentiment de mòrt quant va veure que no era éll es qui havia posat més amunt sa dita. Però aquell dia sabé fé es dissimulo, representá es papé que li corresponia y no doná rès à conexe.

Un dematí s' en pujá à Binifarrell y trobá na Magdalena un poch de mal humó, porque sa cosidora li havia esgarrat un jipó nou, li havian duyt de Ciutat un flòch coló de cèl y ella 'l volia coló de canari, y es vespre anterior, per si 's tort ò si 's metlera, las havia tenguudas un poquet amb En Jaume. Després de conversá un' estona de còsas caseras, sa tia Coloma li va dí:

—¿Qué vòls que 't diga, fieta méua? Tròb que t' has aprimada.

—Si axò es vè, jò no 'u he conegut encara.

—Estás un poquet descolorida.

—Son es vòstros uys qui vos ho fan veure.

—Densá qu' estás tota fidèus amb En Jaume....

—Si jò no estig tota fidèus. L' estim lo que 'm basta per casarmé amb éll, y lo que no 'm faria nòsa per casarmé amb un altre.

—Ydò, ¿no téns En Geròni?

—El tenia. ¿Creureu que diumenge sortint de missa em passá p' es costat y no 'm va escometre, ni 'm saludá, ni tant sòls em mirá de cóua d' uy. Anava més sèrio qu' el Pare Bestart.

—Axò vòl dí que t' estimava molt y qu' encarara t' estima. Si sabesses quin sentiment en va tení de sa mala pasada que li féras. No so poria pahi. Jò l' he compatit molt.

—Cap mala passada. Jò li havia parlat ben clá. Vuy ballá sa primera de sa plassa, y em casaré amb so qui la 'm farà ballá.

—Bòn rebots y à l' ayre. ¿Y tanta ballera tenias?

—L' any passat la ballá sa de Son Còvos y jò no som manco qu' ella. En Geròni se retirá....

—Per prudència, per no essé cabesut, per no doná que xerrá à la gent. Volgueras que 't posassen à s' encant, y ja estás venuda.

—¿Y perqu' he d' está venuda? ¿Quin defecte trobau à n' En Jaume per durlo tant de bròca?

—Un y gròs que no l' hey pug perdoná.

—¿Còm es ara?

—Es de fora vila.

—¿Y qu' hey fa axò?

—¿Qu' hey fa dius? ¡Bòn rebota ferre-  
ra! Que 'n essé casada t' en haurás d' aná allá à las masmorras y estarás tota sola, y si un dia téns questions amb Eu Jaume no tendrás ningú que 't vénga ajúda.

—No tendrem questions si Déu ho vòl.

—¿Y qui pòt dí d' aquest' aygo no beuré? Y ademés. Ara tú y jò mos veym dos ò tres pichs cada setmana y llavònses per veuremos un dia à l' any ò tú ò jò haurem de fé duas horas de camí.

—¿Y qu' hey farem? Ja téng compromesa sa méua paraula.

—Sa paraula no es una escritura pública féta per má de Notari. Quants n' hi ha que la tornan arrera. Cadascú cerca es pá que més l' assacia. Encara no heu donat es nòms, y es precís mirarhó bé abans, perqu' una vegada fét es val Déu ja no té remey.

—Fieta, axò no pòt essé.

—Ja tengueras un dimòntre de pensament amb axò de posá sa téua má à pública subasta.

—¿Y si hagués fét lo que va dí na Tonineta de Sa Bardissa que volia fé de sa séua?...

—¿Y qu' era?

—Posarla à rifa entre ets séus enamorats.

—Si tú heu haguessas fét, per ventura sa sòrt hauria afavorit En Geròni.

—Y per ventura hauria afavorit En Jaume.—

Y axí continuaren fins qu' entrá l' amo En Jòrdi, sentí tocá es mitj dia, y llevantsé es capell comensá à resá sas tres Ave-Marias.

ENRICH ROCH.

(Acabará.)

## EL CORPUS DE SANT MIQUÈL.

1661.

RONDAYA HISTÒRICA.

### II.

Mortal ha estat sa feridá;  
Aquell tir ha estat funest.  
Dins sa sanch es Marqués néda:  
Corren es companhs inquietis;  
Donan es veynatís auxili;  
Acudexen es parents;  
S' Extremunció es arribada;  
Vénen metges y barbés;

Però es curta s' agonía,  
Qu' entré sospirs y jaméchs  
Es pòbre Marqués Damèto  
Pròp de tres hòres després,  
D' ets séus amiehs dins es brassos  
Entrega s' ànima à Déu.  
Y méntres es truy y es susto  
Ténen distrèta sa gent  
¿Es Miquèl per ahont para?  
¿Está amagat? ¿ahont es éll?  
Ja no está de centinèl-la:  
Tal vòlta un cástich pressent,  
Encara que bòna escusa  
Amb sa consigna tengués,  
Es fuyt amb so cò tot nègre  
De pó y de remordiment.  
Tal vegada es rigó plòra  
D' es séu ofici, qu' ha fét  
Un miserable homicida  
D' un qu' es soldat obediènt.  
¡Ay, desventurat si el troban!  
¡Ay, qui amagarlo pogués!  
Uns des Marqués acompanyan  
Resant y plorant à un temps  
Es còs mòrt à Sant Domingo,  
Ahont sa tomba d' ets séus  
A etèrn repòs el convidá;  
Y altres en fúria desfèts  
Es pòbre Miquèl cercan  
Per plasses y per carrés;  
Y tots juran que venjansa  
S' han de prendre gran y prest,  
Perque aquella mòrt d' un noble  
Tota sa noblesa fér.

El s' endemá, la Justicia  
Va trobá dins es Convent  
De la Mercè es pòbre reo  
Qu' à prendre sagrat vengué.  
Y carregat de cadenes  
Còm si fós un delinquent  
El fé tancá dins sa torre  
De Sant Miquèl (que també  
Féya de presó en cèrts casos)  
Fins qu' el Senó Cancillé,  
Si la Iglèsia li valia,  
Fallat y resòlt hagués.  
Y méntres engalanavan  
Es Temple amb richs ornaments,  
Y omplian es presbitèri  
De ciris y de ramells,  
Y ets escolans afanosos  
Corrian d' estrém à estrém  
Penjant domassos, cortines,  
Salomons y llantonés,  
Y apareyant ses lledanias  
De mil colós diferents,  
Y es penons, y es tabernacles,  
Y es Sants, y tot lo demés  
Que l' endemá més lluhida  
Sa processó pugués fé,  
Allá, fermat à una anella  
Dalt es campaná, duguent  
A n' es puñs dures manilles  
Y grillons à n' es turmells,  
Es Miquèl en silenci  
Vení sa nit trista vé,  
Si apénat per sa desgracia  
De sa mòrt qu' havia fét,  
Tranquil y confiat al ménos  
Perque se véya innocent.

ALIQUID.

(Acabará.)

## BONA SENTENCIA.

No sé cèrt à ne quin Jutjat de Palma va essè; però es es càs que succehí lo siguent:

Sa Guardia-civil havia agafat un lladre y *asesino*, un homo de lo més dolent qu' hey puga havè; y quant es Tribunal es trobava reunit per ferli sa sentència, à pesá de qu' es Fiscal, segons diuen, era de lo més llest, y que tots es qui formavan es Tribunal no n' hi havia cap que tengués toix; còm era tant es mal qu' aquell homo tenia fèt, no porian pensá entre tots quina casta de càstich li donarian que signés en proporció als crimens que tenia comèsos, y en mitx d' aquests duptes digué un des públich, (pens si era un sabateró):

—Jò cridaria es primé pagès que pásas p' es carré y èll que l' sentenciás, per ventura entre tots vostès no s' imaginarán un càstich tant fort.

—*Aprobado*, (respongué tot es Tribunal en masa.)

Donàren ses órdres oportunes y pasat un moment ja estava allá un pagès de Artá, à qui es Jutge li digué:

—Germá, ¿veys aquest homo que sèu aquí fermat de mans y de pèus? pues es aquell lladre y *asesino*, aquell homo tan dolent que fèya tant de mal à Mallorca; y per lo molt de mal que té fèt, ara li tenim que ferli sa sentència, y mos trobam embarasats per donarli es càstich que sia proporcionat p' es crimens que té comèsos; y vos hem cridat perque vos li fassèu sa sentència, y lo que vos direu allò se farà, perqu' apesá de que no faltan males llengos que diuen de que nòltros es missès som el reverent Dimòni, pues apesá d' axò, no mos trobam amb ánimos de pensá es càstich que n' justicia es mereix.

Es pagès sentint aquestes paraules des Jutge es posá un poch pensatiu, (ja es de rahó), y passat un petit moment, digué:

—*Señores*; ¿es cèrt y segú de que se farà lo que jò diré?

—Cèrt, (respongué es Jutge.)

—Bòno ydd, ¿aquest bergant qu' es fadrí ò casat?

—Fadrí, (li responguéran.)

—Pues essent axí, (digué es pagès), jò amb tot es méu cò el sentencihi à que l' casin amb una dòna que ténga tres còses: molta llengo, pare y mare joves, y moltes germanes y parents.

Es Tribunal s' axecá tot *estupefacto*, y cridant, digué:

—Germá! ¿que deys? ¿Es casarsè li donau per càstich, à un homo tant criminal?

Es pagès també s' axecá, y amb un tò molt solemne, digué:

—*Señores*: dexaulo fé, dexaulo qu' es casi, que si té sòrt de trobá una dòna

còm sa méua, unes cuñades còm ses méues y una sògra còm sa que ténch, ¡remil carretades!!!.... 'Xaulo fé, que ja té billet.

Que te pareix lectó, ¿que tal seria sa dòna des pagès y sa séua parentèl-la?

No sabem si també era Artanenca.

UN RONDAYÉ.

## LO QUE CERCAN MOLTES.

—¿Què cerca aquella criada

Cada dia p' es pasetx?  
Allá sempre la me vetx  
Amb una gran botonada;  
Un devental de macada  
Y es gipó ben escotat.

—Jò t' ho diré: *Enamorat*.

—A aquella que tot lo dia  
Té un gran rosari amb sa mí  
Es segú deu demaná  
A Sant Jusèp ó à Maria,  
Que quant ella mòrta sia  
La s' en duga à son costat.  
—T' enganas; *Enamorat*.

—¿Què cerca na Lluïseta  
Amb sa cara tan pintada  
Y sa sabata ajustada  
Que le fa tan hermoseta,  
Y amb aquella violeta  
Que dú sempre à n' es costat?  
—¿Qu' ha de cercá? *Enamorat*.

—Na Bèt tot lo dia está  
Aseguda à n' es balcò,  
Amb ses mans té es mocadó  
Y may se sòl amecá;  
¡Jò no sé que deu cercá!  
¡Sempre mira à ca' s veynat!  
—Jò t' ho diré: *Enamorat*.

—Na Tonina té recades  
Guants, sombrilla y deu vestits,  
Guyetes per dú à n' es pits  
Y sèt camies brodades  
¡Sabeu que moltes vegades  
Diu: «Jò n' faria un barat  
Amb un bòn *Enamorat*»

—Que los impòrta si es  
Guapo, ò lletx, ò pòbre ò rich  
Si dú ò no dú *karrich*,  
Si es ciudadá, si es pagès,  
Si es un Compte ò es un Marquès  
O si es un pòbre llegat,  
Méntres sia *Enamorat*.

UN QUE 'N SAP LA PRIMA.

## XEREMIADES.

Hem rebut es número 33 de *La Ilustracion* que surt à Barcelona baix sa direcció de Don Lluís Tasso, y p' es seus bònscrits y magnífichs gravats no

desmereix en rès d' ets altres números.

A tan útil setmanari s' hi suscriu per sis pesetes s' ainy à Barcelona, Arch del Teatro, números 21 y 23.

\*\*

¿No seria bò qu' un vapor d' es molts que tenim à Mallorca, aprofitás es bòn tèmps y es llarchs dies des Joriòl y s' Agost per fé viatges de *recreo* à Barcelona passant de dia? Creym que sortint à les sis des dematí podria arribá à les sèt allá y un no tendria que jèure en mar lo qual seria molt còmodo p' es pasatgès.

Convendria pensarhi y doná aquest gust à moltes señores que n' estirian contentes, sense contá lo qu' axò facilitaria es qu' es catalans mos venguessen à veure.

Axò es còsa de pensarhi una mica.

\*\*

Tres processons hem tengut no més enguañy. Sa del *Còrpus* que va essè molt lluhida y llarga. Sa de Sant Miquèl es dilluns passat que va essè tan llarga y lluhida còm ets altres ainy y amb sa matexa concurrència de sempre; y sa des derré dijòus vulgo de sa *Moiweta* que ningú sòl veure per lo senzilla qu' és.

Déu fassa que l' ainy qui vé em poguem veure més, ja que tants d' elements hey ha dins Ciutat per fernè de bònsc. Tot seria que ses Confraries del Sagrament de ses demés parròquies hey prenguessen una mica més d' interés y ets *Ecònomos* y *Rectós* los anàssen per ses séues.

\*\*

Ja qu' à Ciutat ténen peresa de fé processons, per fóra pòrta tots es llogarets de Ciutat ne fan y de molt bònsc còm hem pogut veurerho enguañy. Qu' aquest bòn exemple se generalís p' ets altres caserios.

## EPIGRAMAS.

A una cèrta capital  
Morí un metge famós,  
Y es fossé tot generós  
Volgué pagá es funeral.  
—¿Devia essè ben amich  
Que tú fasses lo que fás?  
(Li deyan.)—No es axò es càs.  
Es que matant m' ha fèt rich.

XARÓGAS.

—Sa dieta cura tot mal  
(A un mèstre li varen dí.)  
—Jò assegur que si es axí  
A mí m' han fèt, immortal.

UN QUE 'N SAB LA PRIMA.

## COVERBOS.

*Ses significanses d' En Felet.*—A una casa de la pagesia s' havian reunit sèt ó vuyt jovensanes amb so cap plè de grins y dos ó tres estornells....

Es cás era que ja tenian s'òli y sa farina per fé una buñolada, y tach, s'hi entréga un cap esflorat que no merexia ses simpaties de cap d'elles.

—¡Ara si que mos ho desbarata aquest estrúmbol!, (digué una d'elles, fént xep-à-xep.)

—Digauli que s'en vaja, (deya s'altra.)

—Digaley tú.

—Jò no ley dich. Llavò mos faria glòses.

—Si éll hey ha d'essè, jò no fas buñols, (responia un'altra.)

—Ni jò tampòch.

—Ni jò tampòch.

—Digau à n'En Felet que ley diga amb significanses, que s'en vaja, (interrompé un'altra.)

—¿Que teniu, atlòtes, (digué En Felet, quant senti que l'anomenavan.)

—No volem En Xisquitos à sa véga.

¿L'hi vòls dí que s'en vaja?

—¿Perque nó? Esperauvós....

—Però, mira Felet, no s'ha d'agravià.

—No tengues pò. Jò ley diré en significanses, que s'en vaja.

—Ydò, si, digaley. Mira, no l'agravies, que no sàpia lo que volem fé.

—No tengues pò.

Y En Felet ja s'encara amb En Xisquitos y li etziba aquesta:

—Mira, Xisquitos, et fás à sèbre qu'aquí fas nòsa. Aquestes atlòtes han de fé buñols y ja'u ténen tot apareyat. No t'hi vòlen perque ets xarradó y m'han encarregat et digués que t'en vajes y no tornis.

\*\*\*

¿Quina es sa missió de sa dòna à n'aquest mon?

Aquesta disputa tenian s'altra dia quatre fadrins veyardos dins una casa.

—Sa dòna, (deya un), Déu la fé perque donás fíys à sa Patria.

—Sa dòna, (deya s'altra), va essè féta perque formás ses delicies de sa societat.

—Sa dòna, (digué un tercé), no té més missió que de cuyná, rentá, cosí, etc., etc.

—Encara no heu endevinat ninguns, (respongué un véy que sèya à un recó.)

—Ydò, ¿per que es féta, Sent Tiá?

—Sa dòna es féta per casarsè.

El Sent Tiá tenia rahó de sebrerhó: era casat sis vegades y es trobava viudo.

\*\*\*

Contan d'un músich violinista, molt bòn subjècte, que sempre s'en tornava

à ca-séua sense cobrá es trabay, quant el cercavan per fé músiques, perqu'es séus compañeros en tractá de fé parts movian saragata, apòsta, perque s'en anás.

Un dia sa dòna s'enfadá amb éll perque no cobrava, y li digué:

—Miquèl, axò no vá. Anit no vengues que no t'paguin.

—María, faré lo possible, no's perdrá per mí.

Aquell vespre cabalment ses vèrbes varan essè veres. Quant tractáren de fé parts heu féran à tochs, y no quedá cap instrument sensè més qu'es violí d'En Miquèl qui s'escapá axí còm milló pogué, y, cametes amigues.

—¿Qu'has cobrat? (preguntá na María quant el va veure més blanch que sa cera.)

—¿Cobrat? (digué, En Miquèl.) ¡Fé gracias à Déu qu'he vengut viu! Ja pensava no veuret més, Marieta.

\*\*\*

El Bisbe Nadal era sollicherich y quant vengué de Bisbé un amich séu d'infancia que fèya de moliné hey volgué aná à veurel à n'el Palau. Demaná per éll y quant el vé, digué:

—¡Ola! ¿Còm te vá, Bernat? ¿K'estás bò?

—Jò no som tan baix perque m'hajes de tractá de tú, (contestá.)

—Perdon, Señó Santíssim Sagrament, (respongué es pagès, ajonoyantsè.)

—Ni tan alt, ni tan baix, (contestá el Bisbe féntlo axecá, y riguent es témps que l'abrassava.)

\*\*\*

Un missè defensava à un pòbre errat de contes, acusat d'havè seduhit una jove qu'havia fuyt amb éll de ca-séua; y per prová s'ignocència d'aquell malanat, terminá sa defensá d'aquest mòdo:

«No sé més que tres mèdis de sedució: sa bellesa, es talent y es doblés. ¡Sa bellesa!.... mirau aquest desditxat qu'assembla un porch-singlá. ¡Es talent!..... ¡Quin ha de tení un homo que s'enamora y futx amb una dòna! No hey cap majó estupidès. ¡Es doblés!..... Jò el defèns de llimosna.»

Es Tribunal absolgué s'acusat.

\*\*\*

Un señó casi sempre en s'estiu anava, per dins ca-séua, amb calsons blanchs y sa camia defòra, y còm habitava à uns estudis y tenia ses persianes ubèrtes tothom el vèya. Un dia passá per allá un atlotet, molt atxarovit, que venia billets, y quant el vé comensá à cridá:

—¡Ala qui pòsa! treys es piñons, treureu per ròba per uns calsons.

Éll que m' direu, aquell señó s'empagahí, tancá ses persianes, y ara, per caló que ténga, s'estima més dú calsons demunt que devall.

## PORROS-FEYES.

SOLUCIONS À LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—*Déu t'alliber de picada de còrp u serpent.*

SEMBLANSES.—1. *En que té bañes.*  
2. *En que té capell.*  
3. *En que té rëya.*  
4. *En que té béch.*

QUADRAT.....—*Inca-Nort-Cree-Atco.*

PREGUNTES...—1. *Un cà.*  
2. *Quant se crema.*  
3. *Un sort.*

FUGA.....—*El Còrpus sempre cau en dijòus.*  
ENDEVINAYA.—*De majós qu'èll.*

LES HAN ENDEVINADES:

Totes:—*Un qui dimecrés fa fésta.*  
Sis:—*Una Atlòta casadora, Una Viuda sense infants y ¡Pòbre Angelet!*  
Cinch:—*En Juan Palós y Metirrotxini.*  
Y una no més:—*Un qui no es pòt casa.*

GEROGLIFICH.

**PPKPP ARI DBAD:**

UN AMICH MÉU.

SEMBLANSES.

1. ¿En que s'assembla una Iglesia à un hòmo?
2. ¿Y un Sant-Cristo à un campaná?
3. ¿Y un bòn farré à una viña?
4. ¿Y ses presons à n'es vapors?

QUIDAM IGNARUS.

TRIANGUL DE PARAULES.

Omplí aquests pichs amb lletres que llegides diagonalment y de través, digan: sa 1.<sup>a</sup> retxa, una flòr que despedeix bona oló; sa 2.<sup>a</sup>, es llinatge d'un gran músich composít catala; sa 3.<sup>a</sup>, lo que jò sovint sovint fatx sens'essè fusté; sa 4.<sup>a</sup>, un llinatge mallorquí; sa 5.<sup>a</sup>, dos números romans, y sa 6.<sup>a</sup>, una lletra.

J. SEUGITRA.

PREGUNTES.

1. ¿Quines condicions ha de tení una figa per essè bona?
2. ¿Per quines cinchentes el Dimòni está à l'Infern?
3. ¿Qu'es lo qu'entra ahontsevuya encara que estiga tancat?

COLL BEDOCAT.

FUGA DE CONSONANTS.

**.A. .E. .E. .E. .O. .E. .E. .E. .UE .E .A.E.,**

METIRROTXINI.

ENDEVINAYA.

De lo que 'n passes fratura,  
En ténch y no t'en daré,  
De s' abre que quant naix té  
Sa séua fruyta madura.

UN AMICH MÉU.

(*Ses solucions dissapte qui vé si som oiús.*)

25 JUNY DE 1881

Estampa d'En Pere J. Gelabert.